

Jim Penney Staff Landman Coalbed Methane Team 600 N. Dairy Ashford – 3WL Houston, Texas 77079-1175 Tel: (832) 486-2355 Fax: (832) 486-2674

February 4, 2005

Bureau of Land Management (3 copies) Farmington Resource Area 1235 La Plata Highway Farmington, NM 87401

Commissioner of Public Lands (2 copies) State of New Mexico P. O. Box 1148 Santa Fe, New Mexico 87504-1148

Oil Conservation Division (2 copies) State of New Mexico 1220 S. Saint Francis Dr. Santa Fe, New Mexico 87505-4000

RE: SAN JUAN 32-8 UNIT #14-08-001-446 SAN JUAN COUNTY, NEW MEXICO 2005 PLAN OF DEVELOPMENT Contract C40464

Gentlemen:

By letter dated January 8, 2004, ConocoPhillips, as Unit Operator, filed the 2004 Plan of Development (POD). The POD indicated twenty-five (25) wells were planned for 2004. The 2004 status is shown below.

The following wells were drilled in 2004:

Well Name	Dedicated Acreage	Formation
San Juan 32-8 Unit #220A	W/2 Sec 24-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #221A	W/2 Sec 9-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #222A	E/2 Sec 9-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #223A	W/2 Sec 10-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #224A	E/2 Sec 10-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #225A	W/2 Sec 15-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #226A	E/2 Sec 15-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #227A	W/2 Sec 16-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #228A	E/2 Sec 16-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #233A	E/2 Sec 30-32N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #234A	W/2 Sec 21-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #235A	E/2 Sec 21-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #236A	E/2 Sec 22-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #237A	E/2 Sec 23-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #238A	W/2 Sec 23-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #239A	W/2 Sec 30-32N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #240A	W/2 Sec 3-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #241A	E/2 Sec 4-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #242A	W/2 Sec 4-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #244A	E/2 Sec 14-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #245A	W/2 Sec 14-31N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #247A	W/2 Sec 19-32N-8W	Fruitland Coal
San Juan 32-8 Unit #257A	E/2 Sec 19-32N-8W	Fruitland Coal

446 235

## 2005 PLAN OF DEVELOPMENT SAN JUAN 32-8 UNIT PAGE 2

All Fruitland Coal wells drilled in 2004 were drilled as infill wells in the Fruitland Coal Participating Area. The #206A and 207A Fruitland Coal wells will be carried over into the 2005 drilling program.

2004 Summary - There were twenty-three (23) wells drilled in 2004. Two (2) wells will be carried over to the 2005 drilling program. All operations were conducted in accordance with existing regulatory parameters.

Attached to this letter are unit production plats for each producing formation. The Participating Areas which have been established in the San Juan 32-8 Unit are listed below:

Formation	<b>Revision</b>	<b>Effective</b>
Fruitland Coal	Twenty-seventh	10/1/01
Pictured Cliffs	First	1/1/83
Mesaverde	Nineteenth	7/1/83
Dakota	Initial	2/10/82

Pursuant to Section 10 of the San Juan 32-8 Unit Agreement, ConocoPhillips, as Unit Operator hereby submits the following wells for the 2005 POD:

Well Name	Dedicated Acreage	<u>Formation</u>	<b>Operation</b>
San Juan 32-8 Unit #206A	E/2 Sec 24-31N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #207A	W/2 Sec 22-31N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #213A	W/2 Sec 22-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #249AR	E/2 Sec 3-31N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #254A	W/2 Sec 23-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #258A	W/2 Sec 15-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #259	E/2 Sec 22-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #260A	S/2 Sec 18-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #261A	W/2 Sec 17-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #262A	E/2 Sec 17-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #263A	E/2 Sec 15-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #264A	NSP Sec 9-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #265	W/2 Sec 14-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #266A	E/2 Sec 14-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #267	E/2 Sec 23-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #267A	E/2 Sec 23-32N-8W	Fruitland Coal	Drill
San Juan 32-8 Unit #11M	E/2 Sec 21-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #12F	W/2 Sec 21-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #7M	W/2 Sec 22-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #8B	E/2 Sec 22-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #8C	E/2 Sec 22-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #26B	W2 Sec 16-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #26C	W/2 Sec 16-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #28B	E/2 Sec 16-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #32	E/2 Sec 16-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill
San Juan 32-8 Unit #33A	E/2 Sec 9-31N-8W	Mesaverde/Dakota	Drill

The San Juan 32-8 Unit working interest owners are being provided with a copy of this letter. ConocoPhillips, as Unit Operator, will drill any wells that may be required to prevent drainage and any other wells deemed necessary or requested by the Unit working interest owners under the terms and provisions of the Unit Operating Agreement.

Per Section 10 of the Unit Agreement, please confirm your approval of this POD by signing in the appropriate space below and returning an executed copy to my attention.

yours.

## SAN JUAN 32-8 UNIT #14-08-001-446 **2005 PLAN OF DEVELOPMENT**

Bureau of Land Management

Date

Date

New Mexico Commissioner of Public Lands

New Mexico Oil Conservation Division

Date

T32N Ref         21         10         11         12         7         3         9         10         11         12         7         3         9         10         11         12         7         3         9         10         11         12         7         8         9         10         11         12         7         8         9         10         11         12         7         8         9         10         11         12         7         8         9         10         11          17         16         13															ConocoPhillips	Conocc	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	N	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	23	22	21	20	19	24 206 220	36 <sup>23</sup> 238 ▲	A 207	234A 235 21 234 235	20	19	24	23	22	21	20	19
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		σ,	31N R7W	17 73	10	44A 13	124	ROW 225	▲ T 228 227 16 ▲	17	tà	13	4	N R9W 15	T311	17	18
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	-	01	¢	ço	7	A 12	11 248 243 248	A 10	221A 222	ço	7	12	است الحيد	10	φ	ç	7
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		ω	4	Çn.	Ø			A 240 24	242 241	Q1	¢,	-	2	ω	4	UN .	с»
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	35	34 44	33	32	31	18A 36	219 218	204 204 34	250 250 AN JUN	32	31	36	35	34	33	32	31
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		27	28	29		25	N IV	27 A 202 204A	231	208	239	25	26	27	28	29	30
2N R9W     24     19     20     T32N/R8W     23     7     19     20     21T32N/R7W     23     T32N/R6W       9     10     11     12     7     8     9     10     11     12     7     8     9     10     11     12     7     8     9     10     11     12     7     8     9     10       16     15     14     13     16     258     14     13     18     17     16     258     14     13     18     17     16     15	++		32N R7W	20 73	19	255A		213 PEW	NW	229	247 19	24	23	22 N R9W	21 T32	20	19
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		15	15	17	18	a 1	4	258	16	261	18 260 25	13	14	15	16	17	18
24 19 20 T32NR6W 23LAPLATA 19 20 21T32NR7W <sup>22</sup> 23		10	G	ço	7	12	1.1	10	9	00	7	12	11	10	φ	00	7
	36	T32N F	23	7W 22	T32N R		19	2A	LA PLAT		32N R8			-		T32N	22

San Juan 32-8 Unit Fruitland Coal Wells

Projection:NAD 1927 SPCS Zone New Mexico West

Drawn by: Jim Penney Date:Mon Jan 24 16:41:04 2005

.

													New	Projection:NAD 1927 SPCS Zone New	tion:NAD 192	Projec
													lis Iiti	ConocoPhillips San Juan 32-8 Unit Pictured Cliffs Wells	Conocc an Juan ctured (	<u>P</u> . 0
26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30
23	13	24	20	¢	24	23	22	21	20	19	24	23	22	21	20	19
14	15	17 T31N R7W	17 731	10	5	14	R8W 15	T31N R8W 16 15	17	ŵ	13	<b>1</b> 4 4	T31N R9W 15	16 16	17	18
and and	10	ۍ 	ço	7	12	1	10	9	60	4	12	<del>نہ</del> 1	10	Q	Çύ	7
N	ω	4	φ	Ø		22	ω	4	G	Ø	unit	2	ω	-4	5	53
33	34	33	32	31	36	35	<b>N</b> 34	33 AN JUAN	8	3	36	35	2	33	32	<u></u>
26	27	28	29	30	-81-	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30
23	23	20 T32N R7W	20 <sup>T3</sup> 2	19	/- <u>1</u> 2	23	1 R8W	21 T321	لمجا	61	24	23	1 T32N R9W	21 T32	20	19
4	<del>r</del> in	16	17	çõ	13	5 6A	<b>.</b>	16	17	5	10	14	5	16	17	18
	10	Q	ŝ	-1	12	11	10	θ	60	7	12	und and	10	9	00	7
6W	T32N R6W	23	W 22	21T32N R7W 22	20 21	19	<b>A</b> '24	23 LA PLATA		21 T32N R8W		20	19	R9W 24	T32N R9W	22

Projection:NAD 1927 SPCS Zone New Mexico West

Drawn by: Jim Penney Date:Mon Jan 24 16:45:31 2005

•

7       8       9       10       11       12       7       8       9       10       11       12       7       8       9       10         18       17       16       15       14       13       2       17       16       45         19       20       21       22       23       24       19       20       21       31         30       29       28       27       26       25       34       32       34       35       36       31       32       40x 26         31       32       33       34       35       36       31       32       40x 26       34       39         31       32       33       34       35       36       31       32       40x 26       34         31       32       33       34       35       36       31       32       40x 26       34         5       4       3       2       1       12       7       8       19 <sup>3</sup> 32         6       5       4       3       2       1       12       7       8       13 <sup>3</sup> 14       13       14										New	Projection:NAD 1927 SPCS Zone New Mexico West Drawn by: Jim Penney	Projection:NAD 1927 S Mexico West Drawn by: Jim Penney	Projecti Mexico Drawn
8         9         10         11         12         7         8         9         10         11         12         7         8         9         10         11         12         7         8         9         10         11         11         12         7         8         9         10         11										" <u>F</u>	Phillips 32-8 Un de Wells	Conocc an Juan lesaver	N So
8       9       10       11       12       7       8       9       10       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       9       10       11       11       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       9       10       11       11       12       7       8       17       16       15       45       45       46       10       11       11       12       23       23       24       13       25       24       35       36       31       32       24       35       36       31       32       20       20       20       20       20       20       20       20       21       21       21       21       21       21       21       21       21       21       21	30	25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30
8       9       10       11       12       7       8       9       10       11         17       16       15       14       13 $10$ 17       16 $4^{AA}$		15A 10 15 <sub>24</sub> 10N	17M 1 17 18	713	•_•=	20	19	24	23	22	21	20	19
8       9       10       11       12       7       8       9       10       11         17       16       15       14       13 $n^{\circ}$ 17       18 $4^{5A}$		13	23M 14 23	R8W 21	526 28A	17	<del>o</del>	<b>1</b>	and P	N R9W 15	16 16	17	<del>a</del>
8       9       10       11       12       7       8       9       10       11         17       16       15       14       13       16       17       16       15       44       13       17       16       15       45       46         20       21       22       23       24       19       21       21       31       32       23       24       19       21       21       31       32       33       34       35       36       25       34       19       21       21       31       23       21       31       23       23       24       19       21       21       31       23       23       23       23       23       23       23       23       24       19       29       28       27       26       26       27       26       26       27       26       26       20       33       14       35       36       31       32       40A       27       26       20       20       20       20       20       20       20       20       20       21       26       20       20       20       20       20		12	2 	•5 0 • N	13 9 264	<del>.</del> 00	7	12		10	G	çç	7
8       9       10       11       12       7       8       9       10       11         17       16       15       14       13       15       17       16 $\frac{45A}{45}$	Contraction of Contraction of Contraction	-	N		20 4	cn	Ø	and	N	ω	4	C71	05
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Contraction of the second second	36	35	14 34	40 33 40	32	ŵ	36	35	3.4	33	32	31
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		-61-	26	27	28	● <b>2</b> 22		25	26	27	28	29	30
8         9         10         11         12         7         8         9         10         11           17         16         15         14         13         10         17         16         45A		<u>  12</u>	23	31 31 1 R8W	21 T321 50	لی	19	24	23	N R9W	21 T32	20	19
	STATISTICS IN COLUMN AND INCOLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1	45 46A	4 5	16	17	2	t,	14	15	16	17	18
		1	11	10	φ	8	7	12	11	10	e	00	7

22 27 27 26												Ŧ	ConocoPhillips San Juan 32-8 Unit	Conocc an Juan	ŝ
	28	29	30	25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30
	21	20	19	24	23	A 22	12A 21 11A	20	19	24	23	22	21	20	19
15 14	17 T31N R7W	17 73	18	13	<b>23M</b> 14	R8W 15	T31N R8W 16 15	17	18	13	14	T31N R9W 15	16 16	17	
10 11	œ	00	7	12	11	10	Ø	ço	7	12	11	10	Q	¢ò	4
3 2	4	თ	6		2	ω	4	UN .	S		2	ω	4	Ch	Q.
34 35	33	83	31	36	35	<b>N</b> 34	33 AN JUAN	32	ω	36	35	34	33	32	31 1
27 26	28	29	30	- 63	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30
22 23	20 T32N R7W	20 T3	19		13	22 J R8W	21 T32N		19	24	23	<sup>21</sup> T32N R9W	21 T32	20	19
15 14	16	17	i.	d 13	4	15	16	17	6	13	14	15	16	17	18
10 11	9	55	7	12	11	10	θ	00	7	12	11	10	ę	ço	4
T32N R6W	23	7W 22	21T32N R7W 22	20 21	19	<b>⊅</b> ,‡	23 LA PLATA		T32N R8W		20	19	R9W 24	132N R9W	22

Projection:NAD 1927 SPCS Zone New Mexico West

Drawn by: Jim Penney Date:Mon Jan 24 16:51:21 2005

.